



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITI YA 11**

**PUDUNGWANA 2016**

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3  
MEMORANTAMO**

**MATSHWAO: 100**

---

Memorantamo ena e na le maqephe a 11.

---

## KAROLO YA A: MOQOQO

### POTSO YA 1

#### 1.1 TJHELETE KE MAHLOPHA A SENYA. (Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore – discursive)

- Mofuteng ona wa moqoqo mohlahlobuwa o sekaseka sehlooho, o tadima mahlakore a mabedi a kgang ka mokgwa o tshwanang, mme a a buelle ka bobedi, ebe o nehelana ka dintlha tsa hae, a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Moqoqo ona ha o nke lehlakore, mme sepheo sa wona ke ho nehelana ka maikutlo mahlakoreng ka bobedi a taba ka ho lekana.
- **Dikahare tse lebelletsweng hara tse ding ke tsena tse latelang:**
  - Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha kutlwisiso ya hae ya ho hlopha, ho etsa tse ntle kapa ho lokisa dithhoko ka tjhelete, a boele a bontshe bobe le ho senya ho etswang ke ho ba le tjhelete.
- **Tsa ho hlopha/ho lokisa ha tjhelete e ka ba tse latelang:**
  - tjhelete e tshwana le kgomo ho Mosotho, e thethesa bohadi, e phetha meetlo, e pata bafu jj
  - tjhelete e reka dijo, diaparo, e lefella dingaka, thuto, e reka disebediswa
  - tjhelete e phedisa ha monate, e fa motho seriti jj
- **Tsa ho senya ha tjhelete e ka ba tse latelang:**
  - tjhelete e kgothalletsa boikgantsho, ho hatella bahloki, le ho etsa ba bang makgoba
  - e etsa mona le mohono ho ba e hlokang, mme ba rerele ba nang le yona bobe.
  - e kgothalletsa bonokwane bo kang, ho utswa dikgwebong, ho thuha malapeng, ho beta le ho bolaya, ho tlatlapa, ho rekisa batho ba bang, esita le ho sebedisa dithethefatsi le ho hweba ka tsona.

[50]

#### 1.2 HLOMPHA MMAO LE NTATAO MATSATSI A HO PHELA HA HAO A TLE A EKETSEHE. (Moqoqo o hlilosang – descriptive)

- Moqoqo ona o hlalosa diketsahalo tsa nnete ka tsela ya boiqapelo, mme mohlahlobuwa o lokela ho hlalosa ka tsela e hlakileng hore mmadi a tle a kgodisehe ka ho phethahala.
- Mohlahlobuwa a ka ngola ditaba tsa hae jwalo ka ha eka di etsahetse ho yena kapa a ngola a hlahisa maikutlo a hae ho ya kamoo yena a bonang bophelo ka teng.
- **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**
  - Mohlahlobuwa a ka hlalosa tlhompho eo a lokelang ho e fa batswadi ba hae ka mehla.
  - O tshwanela ho romeha, ho kgalemeleha, ho hlokomediseha le ho hlompha dithuto tsa batswadi.
  - A halose hore ngwana ya hlomphang ha a kene mekgweng e mebe, o qoba dikotsi le mathata, mme o dula a lakalletswa katleho.
  - A halose hore tlhompho eo ha e a lebiswa ho batswadi feela, e lebisitswe ho motho e mong le e mong e moholo.
  - A hlompho lelokong, bodulong, dikolong, dikerekeng, hohle a bontshe boitshwaro le semelo se setle, mme o tla hola a atlehe.

[50]

**1.3 MOKETENG OO KA ITHUTA HORE MOTHOKA BATHO.**  
 (Moqoqo wa phetelo – narrative)

- Moqoqong ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tsa boiqapelo, empa tse kgolehang.
- Mohlahlobuwa a ngole ditaba tsa hae jwalo kaha eka di etsahetse ho yena.
- Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a hhalose sebaka moo mokete o neng o tshwaretswe teng
  - A bolele mofuta wa mokete oo a neng a le ho ona.
  - A hhalose tshebediso ya metsotso e 67.
  - A qoqe ka diketsahalo tse ileng tsa hohela thahasello ya hae.
  - A hlakise se entseng hore a bone bohlokwa ba batho ba bang
  - Qetello kapa phethelo e hlakise nnate ya hore motho ke motho ka batho.

[50]

**1.4 SEO KE TLA SE ETSA HO ITOKISETSA BOKAMOSO BO TJHABILENG.** (Moqoqo o tebisang maikutlo/wa boimamelo – reflective)

- Moqoqo ona ke wa boimamelo kapa oo mongodi a tebisang maikutlo a hae hodima se itseng seo a se nahanisisang ka botebo.
- **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tse latelang:**
  - Mohlahlobuwa a ka bua ka mokgwa wa ho ithophisa o kang ho hlophisa dithuto.
  - ho nnetefatsa hore dithuto tsa hae di tsamaelana le lekala la thuto leo a le labalabelang.
  - ho ithuta ka matla, ho itella mesebetsi yohle ya sekolo, le ho itlhophela dithahlollo.
  - ho ikobela kgalemo le tataiso ya batswadi le matitjhere.
  - a ka hlahisa le ditebello tsa hae ka bokamoso bo tjhabileng kapa bo atlehileng.
  - a ka bontsha dithahasello le ditabatabelo tsa hae bophelong.

[50]

**1.5 HO IKWETLISSETSA MESEBETSI YA MATSOHO HO ATLEHISA HO FETA HO BOKELLA MANGOLO A MANGATA A THUTO. DUMELLANA KAPA O HANANE LE SEHLOOHO.** (Moqoqo wa kgang – argumentative)

- Moqoqong ona ke wa kgang/ngangisano. Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntihakemo ya hae mabapi le sehlooho.
- O lokela ho hlahisa lehlakore la hae le ho le ntshetsa pele, mme a tshehetsa le ho sireletsa lehlakore leo la hae.
- Ntihakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.
- **Dikahare tse lebelletsweng di ka kenyelletsa tsena tse latelang:**
  - Mohlahlobuwa a bontshe kutlwiso ya mesebetsi ya matsoho e atlehisang, esita le mangolo a thuto. **Lehlakore le dumellanang le sehlooho.**
  - Ha se batho kaofela ba fuweng boko ba dithuto, empa ba bang ba fuwe kelello ya ho sebetsa ka matsoho.

- mesebetsi ya matsoho ha e tlamelle motho ho ithuta dilemo dikolong tse kang diyunibesithi.
- ha feela motho a ka kgona ho kwetlisetswa seo a ka se etsang a ka iphedis a mesebetsi e kang; ho haha, ho teha, ho roka, ho pheha, ho loha le ho lokisa moriri.
- mosebetsi wa matsoho o fa motho monyetla wa ho ba mohiri a fe batho ba bang mosebetsi.
- hang ha motho a phetha thupello/kwetliso ya hae, o qala ho itshebelletsa, ha a hloke ho ngolla boramesebetsi mangolo a kopo ya mesebetsi.
- **Lehlakore le hananang le sehlooho.**
  - Mangolo a thuto a bohlokwa haholo, a paka boleng ba dithuto tseo o di fihletseng.
  - ho bokella mangolo a thuto ho nnetefatsa hore o fumana mosebetsi o hodimo wa lekala la dithuto tsa hao.
  - o kgona ho etsa dikopo tsa mesebetsi ka sebete o sebedisa marangrang a thekenolofi.
  - o fumana mosebetsi o nang le tshirelletso le menyetla ya kgolo le nyollelo.
  - o kgona ho sebeletsa mmuso ho etsa dipatlisiso le diphuputso.

[50]

## 1.6 MOHLA KE PHOLOHANG KA LESOBA LA NALE KOTSING YA KOLOI. (Moqoqo wa phetelo – narrative )

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tsa boiqapelo, empa tse kgolwehang.
- Mohlahlobuwa a ngole ditaba tsa hae jwalo ka ha eka di etsahetse ho yena.
- **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**
  - Mohlahlobuwa a hlalose tsa leeto la mohla monene; a tloha kae, a ya kae, a palame eng, sepheo sa leeto e le sefe.
  - a phete maemo kapa diketsahalo tse lebisitseng kotsing eo e bileng lehlatsipa la yona.
  - a hlalose tsela eo a pholohileng ka yona.
  - a ka phethela ka keletso eo a e fang bakganni le bapalami.

[50]

### 1.7 1.7.1 Setshwantsho: Moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao.

[50]

### 1.7.2 Setshwantsho: Moqoqo wa mofuta ofe kapa ofe.

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ka tsela e kgodisang e bileng e hlakisa ditaba hantle.
- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao.

[50]

**MATSHWAU OHLE A KAROLO YA A:**

**50**

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWA A 50]

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlelo e babatsehang	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya motheo feela	Phihlelo e haellang
DIKAHARE LE MORALO  (Tshekatsheko ya seholooho) tlhophiso ya mehopolo le dinttha, kelohoko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>28–30</b>  - Nehelano e bontshang kutlwisiso e babatsehang ya seholooho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopolo e bontsha boqhetseke, e phepetsa monahano mme ke e sutsitseng; - e hlophistswe hantle ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>22–24</b>  - Nehelano e ralehileng hantle haholo; - Mehopolo e tsamaellana le seholooho ka bottlao,e a kgahlisa mme e na le bopaki ba mehopolo e sutsitseng; - e hlophistswe hantle haholo ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>16–18</b>  - Nehelano ke e kgotsofatsang dithokheho - Mehopolo e momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang - e hlophistswe ka tsela e utlwisisehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>10–12</b>  - Nehelano e momahane mona le mane - Mehopolo ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang - Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi	<b>4–6</b>  - Nehelano e tswile lekoteng ho hang - Mehopolo ke e sa tsepamang e dubakaneng - Ha e utlwahale mme dinttha di a phetakakwa - Ha e a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
MATSHWA A 30	<b>Boemo bo tlase</b>	<b>25–27</b>  - Nehelano e tswileng matsoho le ha e haellwa ke dinttha tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang - Mehopolo ke e sutsitseng mme e bontsha boqhetseke; - e hlophistswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>19–21</b>  Nehelano e radilweng hantle - Mehopolo ke e loketseng mme e thahassellisang - e hlophistswe hantle ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo	<b>13–15</b>  - Nehelano e a kgotsofatsa le ha e sa hlaka mona le mane - Mehopolo e momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng; - ho na le tlhophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe le selelekela,mmele le qetelo.	<b>7–8</b>  - Nehelano boholo e tswile lekoteng - Mehopolo ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlhisa - Nehelano ha e na bopaki ba tlhophiso le momahano	<b>0–3</b>  - Boiteko ha bo yo ba ho arabela seholooho - Mehopolo e tswile lekoteng ka ho phethahala, ha e a nepahala - nehelano ha e a tsepama seholohong, mme e dubakane
Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlelo e babatsehang	Phihlelo e supang bokgoni	Phihlelo e mahareng	Phihlelo ya motheo feela	Phihlelo e haellang
PUO SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO  Sehalo, rejisetara, setaele le,tlotlontswe di loketse sepho ka tsela e babatsehang,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshepo ka tsela e tsotehang - o sebedisitse sehalo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang - o batla o hloka diphoson tsa puo le tsamopeleto - o radilwe ka bokgoni bo tsotehang	<b>Boemo bo hodimo</b>	<b>14–15</b>  - Sehalo,rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepho,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo haholo; - tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitswe sehalo se loketseng ka nako tsohle; - boholo ba mosebetsi ha o na diphoson tsa tshebediso ya puo le mopeleto - o radilwe hantle ka tshwanelo	<b>11–12</b>  - Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe di loketse sepho,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitswe ka tshwanelo - O radilwe ka tsela e mahareng feela	<b>8–9</b>  - Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela sepho,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitswe ka tshwanelo - O radilwe ka tsela e mahareng feela	<b>5–6</b>  - Sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela sepho,baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - puo se bededisitswe feela ka tsela ya motheo; - sehalo mmoho le moelego o hlahiswang ke tema ke tse sa lokelang; - ho sebedisitswe tlotlontswe ya motheo feela	<b>0–3</b>  - Puo e sebedisitsweng ha se e utlwisisehang; - sehalo, rejisetara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepho le maemo; - tshebediso ya tlotlontswe e haellang haholo hoo nehelano e sa utlwisisehang
MATSHWA A 15	<b>Boemo bo tlase</b>	<b>13</b>  - Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehalo sa tema - e batla e hloka diphoson tsa puo le tsamopeleto - o radilwe ka bokgoni bo tsotehang	<b>10</b>  - Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo - sehalo ke se matla mme se loketseng - ho na le diphoson tse seng kae tsa puo le tsamopeleto - e radilwe hantle	<b>7</b>  - Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang le ha na le ho sa tsamaelane mona le mane - kakaretso sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang	<b>4</b>  - Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitswe ka tsela e haellang - popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako - tlotlontswe e haella haholo feela	
SEBOPEHO  Makgetha a tema: Popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokeheng MARSHWA A 5		<b>5</b>  - Kgodiso ya seholooho ke e babatsehang - katoloso ya dinttha ke e ikgethang - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang	<b>4</b>  - Dinttha ke tse loketseng mme tse hodisa seholooho ka tsela e mahareng - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng - moqoqo o ntse o hlahisa moelego	<b>3</b>  - Dinttha tse loketseng di hodisa seholooho ka tsela e mahareng - dipolelo le diratswana di na le diphoson - Moqoqo o a utlwisiseha le ha o le diphoson	<b>2</b>  - Tse ding tsa dinttha ke tse utlwahalang - dipolelo le diratswana di na le diphoson - Moqoqo o a utlwisiseha le ha o le diphoson	<b>0–1</b>  - Dinttha tsa bohlokwa di a haella - dipolelo le diratswana tse hlahisweng ke tse fosahetseng - moqoqo ha o na moelego o lebelletseng
MATSHWA O		<b>40–50</b>	<b>30–39</b>	<b>20–29</b>	<b>10–19</b>	<b>0–9</b>

**KAROLO YA A: MOQOQO****MATSHWAO A SEBEDISWANG HO BONTSHA DIPHOSO HA HO TSHWAUWA MOQOQO****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:****SEKALA SA HO TSHWAYA MOQOQO****MATSHWAO: {50}**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo / dikgutsufatso</b>
<b>Dikahare le Moralo</b>	<b>30</b>	<b>DM =</b>
<b>Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso</b>	<b>15</b>	<b>PST =</b>
<b>Sebopheho</b>	<b>5</b>	<b>Seb =</b>
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong ya A.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fell a khatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopheho ho fell a khatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lenseswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka hodima lenseswe / polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- Mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- Mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- Mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- P bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng / e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lenseswe kapa karolwana ya lenseswe le/ e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha / ho arola diratswana

## KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

### POTSO YA 2

#### 2.1 PUISANO (DAYALOKO)

- Puisano ke tema e ngolwang ho hlahisa moqoqo pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.
- E ngolwa ka mehla e le ho puo ya *mmui*, empa matshwao a *di-a-bulwa-di-a-kwalwa* (“...”) ha a sebediswe.
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la *kgutlopedi jk* (Tumelo).
- Tlhaloso ya tlatsetso e ngolwa ka masakaneng.
- Polelo e nngwe le e nngwe e lokela ho ba karabelo ya polelo e sa tswa buuwa.
- Sehalo le puo tse sebediswang di tla itshetleha kamanong ya dibui jk (Tumelo le Tiger ke batjha le ha ba fapane ka ditumelo).
- Ho tlolwe mola dipakeng tsa dibui ho etsa hore mosebetsi o balehe habonolo esita le ho ba makgethe.

[25]

#### 2.2 LENGOLO LA SEMMUSO

- Aterese di pedi. Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba letsohong le letona, ho tlolwe mola ho nto latela letsatsi, kgwedi le selemo.
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwa ka letsohong le letshehadi, e qale ka maemo a tshebetso a ya ngollwang jk (Morena e moholo)
- Tlasa aterese ho tlolwe mola ho ntano ngolwa tumediso ya semmuso jk (Monghadi/Mofumahadi/Mofumahatsana)
- Tlasa tumediso ho tlolwa mola, ho ngolwe mola wa sehlooho, o totobatsang sepheo sa lengolo, e nto ba selelekela.
- Qetello ke ya semmuso mme e ngolwa e le *ka botshepehi/ka boikokobetso jj*
- Ya ngolang o ngola lebitso la hae ka bottalo ka mora qetelo, ebe o a saena.
- **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**
  - sepheo seo lengolo le ngolwang ka sona- ho hlaba Morena malotsana ka tshebedisanommoho pakeng tsa hae le mmuso.
  - a mo fe dikeletso mabapi le ditebello tsa setjhaba molemong wa ho
  - ntshetsa pele motse oo wa bona.

[25]

## 2.3 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO

- Serapa sa selelekela se lokela ho hlahisa mokgatlo o emetsweng ke mongodi, sebaka seo kopano e neng e tshwaretswe ho sona, mohla le nako.
- **Dintlha tse latelang di tshwanela ho hlaho:**
  - pulo ya kopano le kamohelo
  - tlhomamiso ya phutheho/kopano
  - ba teng le ba siyo
  - metsotso ya kopano e fetileng
  - tse tswang metsotsong
  - ditaba tse ntjha tsa letsatsi leo
    - > mefuta ya dipapadi tse ka bapalwang ke baithuti bohle
    - > tlhophiso ya ditjhelete bakeng sa ditlhodisano
  - tlhakantsutsu
  - kgetho ya letsatsi la kopano e latelang
  - ho kwala
- Qetellong ya lenanetsamaiso ho hlaho lebitso la mongodi, aterese ya hae, le mohla
- Qetellong ya metsotso ho hlaho lebitso la modulasetulo le la mongodi le mohla

## 2.4 LENGOLO LA SETSWALLE/SETLWAEDI

- Aterese e nngwe, ke ya mongodi wa lengolo, mme e ngolwa ho tloha hodimo bohareng ba leqephe ho tloha letsohong le letshehadi ho leba ho le letona.
- Aterese ya mongodi e ngolwa ka mokgwa wa boloko, ha ho ngolwe matshwao a puo.
- Ho tlolwe mola pele ho ngolwa letsatsi, kgwedi le selemo
- Ka mora mohla ho tlolwa mola, ebe ho ngolwa tumediso. Tumediso e ngolwa ka letsohong le letshehadi haufi le mola, ha ho matshwao a puo
- Serapa sa selelekela se ba sekgutshwanyane, mme se omela ditaba feela, le sona se ngolwa ka mora hore ho tlolwe mola
- Mmele wa lengolo o ba le diratswana tse seng kae, mme mona ke moo mongodi a nontshang taba ya hae
- Qetello ke e kgutshwane e phethelang ditaba. Ha ho hlokehe o ngole sefane kaha o ngolla eo o mo tlwaetseng.
- **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:**
  - Sepheo seo lengolo le ngolwang ka sona – ho tshedisa motswalle wa hlooho ya kgomo ka ho hlokahallwa ke motswadi.
  - ho mo kgothalletsa ho tsepamisa maikutlo dithutong ho lokisetsa bokamoso ba hae.

## 2.5 PUO

- **Sebopoho**
  - Puo ya sebui e be le selelekela, mmele, le qetelo
  - Selelekela e be se hohelang, moo a fanang ka mabaka a hore ke hobaneng a nehelana ka puo eo.
  - Mmele o fupare boholo ba dintlha tsa hae tsa keletso le kgothatso.
  - Qetelo e be e matla, mme e be e akaretsang puo ya hae.
- **Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:**
  - mohlahllobuwa a ka qala pele ka ho leboha sebaka seo a se fuweng,a
  - lebohe bohole ba teng mmokeng oo;
  - a bue ka sepheo sa seboka seo, e leng ho eletsa le ho kgothatsa baithuti
  - ba Kereiti ya 12 ka letsatsi la ditumediso tsa bona;
  - a bontshe ka moo a leng motlotlo ka teng ha e le yena ya emetseng sehlopha sa Kereiti ya 11; mme a ba eletse ka hore ba tlohele tse se nang
  - molemo ba ithute ka matla, ba itshware hantle le moo ba tla ya teng.
  - a ba hlokomedise hore thuto ke senotlolo sa bokamoso bo tjabileng. [25]

## 2.6 NALANE YA MOFU (OBITJHUWARI)

- Ena ke tema eo ho yona ho ngolwang ka ditaba tse amanang le mofu.
- **Sebopoho**
  - ke tema e ngolwang ka diratswana,
  - seratswana ka seng se bua ka mohopolo o itseng wa sehlooho o amang
  - tsa bophelo ba mofu.
- **Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tse latelang:**
  - Mofu ke mang wa ha mang;
  - Tlhaho ya hae; sebaka moo a hlahetseng teng, letsatsi la tswalo le selemo;
  - Tsa kgolo ya mofu; dithuto, mosebetsi le lenyalo;
  - Tsa lefu la hae; letsatsi le mokgwa oo a hlokahetseng ka wona;
  - Bao a ba siyang;
  - Dithoko tsa seboko sa hae. [25]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50  
 MATSHWAO OHLE: 100

## RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>  Tshekatsheko ya sehlooho le mehopolo Tlhophiso ya mehopolo Kelohloko ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba, le maemo  <b>MATSHWAO A 15</b>	<b>13–15</b>  - Nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopolo e matla e butswitseng - Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintilha di tshehetsta sehlooho - Sebopaho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	<b>10–12</b>  - Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintilha di tshehetsta sehlooho - Sebopaho ke se loketseng se nang le diphoso tse itseng	<b>7–9</b>  - Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgere ho itseng - Mehopolo le dikahare di na le momahano e amohelehang - Ke dintilha tse itseng feela tse tshehetsang sehlooho - Ka kakaretso sebopaho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	<b>4–6</b>  - Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feela a mofuta ona wa tema - Nehelano e na le tsepamo e itseng feela sehloohong empa e a kgere - Mehopolo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng - Sehlooho se tshehetswa ke dintilha tse itseng feela - Sebopaho se foofo feela, mme se na le bohlotsa bo boholo	<b>0–3</b>  - Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - moelelo o nyotobetswa ke ho kgere ho hoholo - Mehopolo le dikahare ha di na momahano - Ke dintilha tse mmalwa haholo tse tshehetsang sehlooho - Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopaho se nepahetseng
<b>PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO</b>  Sehalo, rejistar, setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo. Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantsw, matshwo a ho bala le mopeleto  <b>MATSHWO A 10</b>	<b>9–10</b>  - Sehalo, rejistar, setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Tshebediso ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle - Nehelano ha e na diphoso	<b>7–8</b>  - Sehalo, rejistar, setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisa maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle - Tshebediso ya tlotlontswe e ntle haholo - Nehelano boholo ha e na diphoso	<b>5–6</b>  - Sehalo, rejistar, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo - Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng - Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo	<b>3–4</b>  - Sehalo, rejistar, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle - Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata - Tshebediso e seng kae ya tlotlontswe - Moelelo o nyotobetse haholo	<b>0–2</b>  - Sehalo, rejistar, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e tletse diphoso e dubakane - Tlotlontswe ha e dumellane le maemo - Moelelo o nyotobetse haholo
<b>MATSHWAO</b>	<b>20–25</b>	<b>15–19</b>	<b>10–14</b>	<b>5–9</b>	<b>0–4</b>

**KAROLA YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE  
SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:  
SEKALA SA HO TSHWAYA DITEMA TSA KGOKAHANO  
MATSHWAO: [25]**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo ke Sebopetho Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	15 10	DMS = PST =
Matshwao ohle	25	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka dihlooho tse PEDI karolong ena.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fellatong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopetho ho fellatong ya pele feela.

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema**

**Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:**

**Ho sehellwe lenseswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:**

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arotsweng empa a ngolwa a kopane;
- Mn bakeng sa mongolo (Orthography) o fosahetseng;
- Mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- Mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- P bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng / e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lenseswe kapa karolwana ya lenseswe le / e siilweng pakeng tsa mantswe a mang.
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.